

t51_rvsum_1 (TMT- pqUDSC7ZevMthQEVqqEcm32HY4CK72jU)

October 27, 2020

Let $v1_xreal_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_valued_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_finseq_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k10_rvsum_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k4_rvsum_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1_valued_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xcmplx_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k24_valued_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_valued_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_valued_0 X0))) \Rightarrow \\ & \quad (\forall X1.((v1_relat_1 X1) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_valued_0 \\ & \quad X1))) \Rightarrow (\forall X2.(v1_xcmplx_0 X2) \Rightarrow (k24_valued_1 (k1_valued_1 \\ & X0 X1) X2 = k1_valued_1 (k24_valued_1 X0 X2) (k24_valued_1 X1 X2)))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge ((\\ & v3_valued_0 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0)))) \wedge ((v1_relat_1 X1) \wedge ((v1_funct_1 \\ & X1) \wedge ((v3_valued_0 X1) \wedge (v1_finseq_1 X1))))) \Rightarrow (k4_rvsum_1 X0 X1 = \\ & \quad k1_valued_1 X0 X1) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge ((\\ & v3_valued_0 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0)))) \wedge (v1_xreal_0 X1)) \Rightarrow (k10_rvsum_1 \\ & \quad X0 X1 = k24_valued_1 X0 X1) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge ((\\ & v1_valued_0 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0)))) \wedge (v1_xcmplx_0 X1)) \Rightarrow ((v1_relat_1 \\ & (k24_valued_1 X0 X1)) \wedge ((v1_funct_1 (k24_valued_1 X0 X1)) \wedge (v1_finseq_1 \\ & \quad (k24_valued_1 X0 X1)))) \end{aligned} \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((v1_relat_1 X0)\wedge((v1_funct_1 X0)\wedge(v3_valued_0 X0)))\wedge(v1_xreal_0 X1))\Rightarrow((v1_relat_1 (k24_valued_1 X0 X1))\wedge((v1_funct_1 (k24_valued_1 X0 X1))\wedge(v3_valued_0 (k24_valued_1 X0 X1)))) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((v1_relat_1 X0)\wedge((v1_funct_1 X0)\wedge(v3_valued_0 X0)))\wedge((v1_relat_1 X1)\wedge((v1_funct_1 X1)\wedge(v3_valued_0 X1))))\Rightarrow((v1_relat_1 (k1_valued_1 X0 X1))\wedge((v1_funct_1 (k1_valued_1 X0 X1))\wedge(v3_valued_0 (k1_valued_1 X0 X1)))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((v1_relat_1 X0)\wedge((v1_funct_1 X0)\wedge(v1_valued_0 X0)\wedge(v1_finseq_1 X0))))\wedge((v1_relat_1 X1)\wedge((v1_funct_1 X1)\wedge((v1_valued_0 X1)\wedge(v1_finseq_1 X1))))\Rightarrow((v1_relat_1 (k1_valued_1 X0 X1))\wedge((v1_funct_1 (k1_valued_1 X0 X1))\wedge(v1_finseq_1 (k1_valued_1 X0 X1)))) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0)\wedge(v3_valued_0 X0))\Rightarrow((v1_relat_1 X0)\wedge(v1_valued_0 X0)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1_xreal_0 X0)\Rightarrow(v1_xcmplx_0 X0) \quad (9)$$

Theorem 1

$$\forall X0.(v1_xreal_0 X0)\Rightarrow(\forall X1.((v1_relat_1 X1)\wedge((v1_funct_1 X1)\wedge((v3_valued_0 X1)\wedge(v1_finseq_1 X1))))\Rightarrow(\forall X2.((v1_relat_1 X2)\wedge((v1_funct_1 X2)\wedge((v3_valued_0 X2)\wedge(v1_finseq_1 X2))))\Rightarrow(k10_rvsum_1 (k4_rvsum_1 X1 X2) X0 = k4_rvsum_1 (k10_rvsum_1 X1 X0) (k10_rvsum_1 X2 X0))))$$